

Нам уллуһун мунһабын Президиумун 10-1 №-дээх уурааба Нам с.

17.10.01 с.

## УЛУУС МУННАБЫН X-с (онус) СЕССИЯТЫН ЫҢЫРАР ТУҢУНАН

Улуус мунһабын бастайааннай регламенын 19-с ыстатыйатыгар олоһуран улуус мунһабын президиума быһаарда:

1. Улуус мунһабын учараттаах X-с (онус) сессиятын бу ый 24 күнүгэр Нам с. сарсыарда 10 чаастан ыңыраарга.
2. Улуус мунһабын X-с (онус) сессиятын көрүүтүгэр кириэр боппуруостары бигэргэтэргэ.

Улуус мунһабын председателэ Н.Н. БАИШЕВ

Сурутуу-2002

## ХАҤЫАККА СУРУТУОХХА - БИРИИСТЭ СҮҮЙҮӨХХЭ!



Биһиги улууспутугар аан бастаан «Республика бүтүүнэ», «Вся республика» хаһыаттарга коллективнаан сурутуу Күнэ ыгтыллар.

Бүтүүн дьэ кэргэнинэн кэлэн сурутаргыт ордук, тобо диэтэргит, дьол тосхойдоуна сурупут дьэ кэргэни бириистэр күүтэллэр. Кизэһэ өттүгэр - «Нам» телеканаалга бириистэри оонһоотуу буолоһа.

Супер-бириис - «ХОТУ» санаторийга ВОСХО ПУТЕВКА!

Тиэтэин! Соҕотох биир күнүгэ! Алтынны 22 күнүгэр эрэ - бары суруппуттарга бириистэр.

«Республика бүтүүнэ», «Вся республика» хаһыаттарга 2002 сыл алта ыйыгар сурутуу сыаната - 109 солк. 38 х.

Эһиги культура дьэитигэр сарсыарда 10 чаастан кизэһэ 18 чааска диэри күүтэбит.

Бириистэри оонһоотуу - 19 ч.

Ким биһиги хаһыаттарбытыгар суруппут республика сонунун быспакка билсизэ, ол билиитин олоһор-дьаһаһар, үлэтигэр-хамнаһыгар туһаныаһа, ону ааһан босхо сыннаһаланга тийһинизэ!

Редакция

## САРСЫН — СУОЛУ ОҢОРООЧЧУЛАР КҮННЭРЭ



### БЫРААҤЫННЫГЫНАН, КҮНДҮ ДОБОТТОР!

Убаастабыллаах биир идэлээхтэрим! Сыл аайы бэлиэтэнэр профессиональнай бырааһынныккытынан - суолу тутар, көрөр-харайар үлэһиттэр Бүтүн Россиятаағы күннэринэн итиитик-истинник эҕэрдэлиибин! Эһиги хас биирдиигит күннээҕи сэмэй кылааккытынан олох хорук тымыра буолбут суолу-иһи оҥордуут, көрөүт-харайаһыт, оһон дьон-сэргэ туһугар өрүү сулууспалыгыт. Бу манньк үлэбит түмүгүттэн норуот бүтүүн күннээҕи олоһо-дьаһаһа, кэлэр кэскилэ улахан туһулуктаах. Ити иһин эһиэхэ дьон-норуот өрүү махтанар, сүгүрүйэр.

Бырааһынныгынан эҕэрдэлээн туран тус бэйэүтигэр таһаарылылаах үлэни, туйгун доруобуйаны уонна хас биирдиигит дьэ кэргэттэригэр этэнгэ буолууну баһарабын. Кэлэр да өттүгэр тугу да аахсыбакка туран кыһыннары-сайыннары улуус дьонно сылдыар суоллары туругун тупсарыыга, көрүүгэ-харайыыга бариниилээхтик үлэлиэхтэрэ дьэ эрэнэбин.

Өссө төгүл бырааһынныгынан, биир идэлээхтэрим!  
А.С. ФЕДОРОВ,  
суолу оҥорор, көрөр-харайар Намнаағы ГУП директора

## УРУТ УОННА БИЛИГИН

Урут, куоталаһан үлэлиир саһана, биһиги учаастакпыт Сангаардаағы учаастагы кытта куоталаһан, хардары-таары опыт атаһаһан үлэлиллэрэ. Оройуоммут иһигэр тутуу тэрилтэлэрин ардыларыгар «Якутавтодор» иһинэн куоталаһан үлэлээһингэ хаста да I, II миестэлэри ылаттаан оройуон бочуотун дуоскатыгар тахсыбыһыт, араас фондаларынан, көһө сылдыар Кыһыл знамянан хаста да наһаараадаламмыһыт. Ол кэмгэ начальниктарынан Охлопков П.В., Майоров В.В., Борзенков В.С., Уридия Г.Г., Касымов А.Я., Кирсанов С.П. үлэлээбиттэрэ. Бухгалтерьянан Каймонова Ф.Г., Эверстов С.П., Поршнякова М.В. үлэлээбиттэрэ. 1978 сылтан Чеснокова Г.П. үлэлиир.

Оччолорго үлэ-хамнас күөстүү орғуйар кэмигэр механизатордар таһаарылылаах үлэлэрэ былааны толорууга төһүү күөс буолаллара. Холобур, трактористарынан, суоппардарынан, бульдозеристарынан Иванов С.Н., Декополитов В.А., Коростелов В.В., Корякин Д.Г., Крымков Я.В., Рудых В.В., Романюк В.З., Юсупов П.Н., Винокуров И.И., Ваишев Н.Е., Парников М.К., Эверстов П.И., Колесов В.В., Луккин А.В., Аунин В.А., Сивцев П.А., Винокуров А.И., Акимов М.К., Романов А.П., Дмитриев И.А., Чесноков Г.П. о.д. тэрилтэ бары өттүнэн бөһөргүүрүн туһугар бириэмэлэрин аахсыбакка үлэлиллэрэ. Бу кэм устата, урукку да кэмгэ кимизэхэ да иннин биэрбэтэх, отучча сыл тракториһынан үлэли сылдыар, баар-суох эдэр механизатордар сүбэһиттэрэ Оконешников М.Н. аатынан биһиги кизэн туттабыт.

Ол курдук, Михаил Назарович хара үлэлиэбиттэн биир да сылга, ыйга былаанын толорботох түгэнэ суох. Ол да иһин хас эмэ пятилеткалар, үгүс сыллар социалистическай куоталаһы кыайылылааһа, Норуоттар доҕордоһууларга орден кавалера, Сахаавтодор кыһыл кинигэтигэр кирибитэ. Сельсовет депутатынан, народнай суут сэтэстэлин быһыгытынан бары билиитин, доҕурун ууран туран өр сылларга үлэли сылдыбыта.

Биһиги тэрилтэ эр кэмгэ үлэлээбит, үлэли сылдыар үлэһиттэр бааллар. Олор истэригэр тракторист М.Н. Оконешников - үлэ бастыһа, Норуоттар доҕордоһууларга орден кавалера, начальник А.С. Федоров - «Россия суолун бочуоттаах туттааччыта». Г.П. Чеснокова - «Россия суолун бочуоттаах туттааччыта» бочуоттаах аата ингериллибитэ барыты үөрүүбүтүнэн буолбута. Биһиги тэрилтэбитигиттэн пенсияга тахсыбыттара: тыыл уонна үлэ ветерана Х.П. Алексеева, үлэ ветераннара М.Н. Оконешникова, З.И. Егорова, М.Г. Гладкова, В.Е. Иванов.

Начальниктар Кирсанов С.П., Петров В.В., Тоскин С.И. үлэлиир кэмнэригэр кыра да, улахан да суоллары асфальтыр туһунан боппуруоһу туруора сылдыбыттара да үөһээни салайар үлэһиттэргэн өйөбүл ылбатахтара. Кэлин бу ааттаммыт салайааччылар барыталаан хаалбыттара.

(Бүтүттүн 2-с стр. көр)

## УЛУУСКА КЫРДЬАҒАСТАРГА АНАЛЛААХ НЭДИЭЛЭЛЭР ТҮМҮКТЭРИТТЭН АҒА СААСТААХТАР ЧИЭСТЭННИЛЭР

Алтынны 12 күнүгэр «Сардаҥа» кинотеатрга кырдыаҕастар аан дойдутаағы күннэрин сабыыга аналлаах дьоро кизэһэ буолан, нэһиликтэртэн, улуус кииниттэн аһам саастаах дьон муһуннулар. Бу үтүө кизэһэни СР народнай артыгыската, Ойуунускай аатынан Государственной бириэмийэ лауреата Марина Попова айар концерта кизэргэттэ.

Күннэри сабыы кыттылылаахтарыгар социальная харалта улуустаағы управлениетын начальнига В.И. Гуляева улуус дьаһалтатын уонна мунһабын ааттарыттан эҕэрдэ тыллары анаата.

Бүгүн физическай культура, спорт уонна туризм улуустаағы отдела спорт ветераннарын чистээтэ. Отдел сэбиэдистэй С.П. Ядрихинскай сэрии алдыатытын туоратыыга күүстэрин-уохтарын, доруобуйаларын харыстаабакка үлэлээбит, көмөр хара баттахтара күрэнсийбит, кутуу көмүс тиистэрэ көөрөттүбүт аһам саастаах үлэ уонна спорт ветераннарын кырдыаҕастар күннэринэн итиитик-истинник эҕэрдэлээтэ. Кинилэргэ үһүн дьоллоох олоһу баһара.

Сэрии кэннинээҕи кэмгэ Саха сиригэр маассабай спорт

ахсымнык сайдыбыт 50-60-70-с сылларыгар оройуоннарын спортивной чиеһин республика күрэхтэһиһилэригэр, республика интэриһин атын куораттар үрдүк түһүлгэлэригэр көмүскээбит, сүүстэрин көлөһүнүн тобуктарыгар аһабыт, хатан харылаахтары, быһыһастар былчыннаахтары кытта биир муостага туран тэнгэ анныһыт, Саха сирин тоһ буоругар төрөөн хоту хаптаһай, хара сирэйдээх сахалар бааллар эбит депит дьонно кэлэн чистээннилэр.

Кинилэр ортолоругар үйэ анарын эрэ кыайбат кэм устатыгар ыччаты иитиһигэр бары билиитин, саталын бизрэн үлэлээбит, хайыһарга республика урукку чемпионы, үһүн дистанцияга сүүрүүгэ ССРС спартакиадагыгар Узбекистантан кыттыбыт, Саха АССР оскуолаһарын үтүөлээх учуутала, уон оҕо тапталлаах аҕата С.Г. Кириллин, тыыл ветеранын үлээннээҕэ чопчэки атлетикага, хайыһарга республика урукку чемпионы, СР үтүөлээх учуутала И.С. Гаврильев, кини кэргэнэ бэйэтин кэмизгэр оройуон, республика биир күүстээх спортсменката Р.Н. Гаврильева о.д.а. физическай культура, спорт уонна туризм

улуустаағы отделын грамоталарынан, өйдөбүннүк сувенирдариан наһараадаланнылар.

Аһам саастаах спорт ветераннарын солбуһа сценага СР народнай артыгыската Марина Константиновна Попова тахсар. Сэрии кэннинээҕи кэми санатар мал-сал туруоруллубут сценагыгар, төгүрүк остуолга ууруллубут патефон таһыгар туран бэйэтин ыар оҕо сааһын, хайдах үөрэммитин, онуоха кимнээх көмөлөспүттэрин, уустаанураннаан, көрүдүөстээхтик кэһсээтэ. «Миэхэ холуйдахха ырыаһыт Ольга Гоголева таһара оҕотун курдук дьүһүннээҕэ», — дьэ биир кэмгэ ыллаабыт коллегатын үтүө тылларынан аһына.

М.К. Попова сэрии кэннинээҕи сылларга Дьокуускайдаағы радио хоругар үлэлээн баран, дьоһурун салгыы сайыннаран сылтан Ураллаағы М. Мусоргскай аатынан консерваторияны бүтэрбитэ. Кини айар үлэтигэр нуучча улуу композитора П.И. Чайковскай «Евгений Онегин» оператыгар үс оруолу (Ольга, ньээнэ, Ларина) ыллан толорбута. Ити курдук Т. Хреников «Буурһа» оператыгар Аксинья, Дж. Верди «Травиататыгар» - Флора, Дж. Пуччини «Чио-Чио Сан» оператыгар Судзуки о.д.а. уобарастарын көрөөччүлэргэ итэҕэтиллээхтик тиэрдибитэ.

(Бүтүттүн 4-с стр. көр)

# СУОЛ — САЙДЫЫ ТӨРДӨ, ОЛОХ ТУПСАРЫН МЭКТИЭТЭ

## УЛУУСПУТУГАР КӨМӨБҮТ ҮГҮС

Мин Намнааҕы суолу өрөмүөннүүр уонна көрөр - харайар государственнай унитарнай тэрилтэҕэ директоры солбуйааччынан 2001 с. муус устарыттан үлэлибин. Бастагы күммүттэн суол үлэтин уратытын эппинэн-хааммынан билбитим, бэйэм тутуу инженерэ идэлээбим бу үлэни баһылыырга көмөлөһөр.

Коллективныт түмсүүлээх, суол салаатыгар өр сүл үлэлэбит маастардар, убаастанар механизатордар бааллар, ол иһигэр кизн туттар киһибит, орденынан наҕараадалааммыт суол үлэтин ветерана Оконешиков Михаил Назарович. Биһиги тэрилтэбит улуус олоҕор көхтөөхтүк кыттар, халаан ууга эмсэҕэлээбитин чөлүгэр түһэригэ Үөдэйгэ, Граф Бизрэгэр, Партизанҥа улахан үлэни ыытта, «Сахам сирэ 21 үйгэ» үтүө дыала республикатааҕы хамсааһыныгар кыттабыт, улуус нэһилиэнньэтигэр араас таһаҕаһы тийээн көмөлөһөбүт. Суолларбыт тупсан иһэллэрин бары да бэлиэти көрөллөрө буолуо. Өссө биэр үлэ сайынҥы сезонун түмүктээн эрэбит, туруоруллубут сорукарбытын толордубут.

Коллегаларбын, ветераннары суол үлэһиттэрин идэтибит бырааһынныктыгарын эҕэрдэлибим. Барыгытыгар доруобуйаны, дьолу-соргуну, ситиһини уонна инникигэ эрэллээх буоларгытыгар баҕарабын.

**АЙСЕН НИКОЛАЕВ**

## КИНИЛЭРИНЭН КИЭН ТУТТАБЫТ

Ханнык баҕарар тэрилтэҕэ буоларын курдук, биһиги биригээдэ үлэлэригэр бэриинилээх, холобурга сылдыар дьоннор эмиэ бааллар. Кинилэр тустарынан ким баҕарар үөрэ-көтө кэспир, кизн тутта билиһиннэрэр кыахтаах.

Леонид Стрекаловский биһиги заводтун операторынан үлэһир. Кини итини тэнэ сварщик, электрик, тракторист курдук идэлэри толору баһылаабыт үлэһит буолар.

Тутуу үлэтигэр Валерий Максимовка тэҥнэхэр үлэһир киһи аһыах. Кини туппуга-хаппыта барыта орун-онугар тахсан иһэринэн биригэ үлэһир дьонун сөхтөрөр. Ити курдук крановщик Николай Ядрихинский, укладчик-машинист Гаврил Макаров, рабочай Иван Кокорев курдук дьоннорунан кизн туттабыт.

Биһиги биригээдэбит суолу оноруунан эрэ дьарыктанар буолбатах. Тутуу үлэтигэр эмиэ кыттабыт. Ол курдук тэрилтэбитигэр икки аروحнай гарааһы бүтэрдибит. Билигин котельнайдаах үһүс гарааһы бүтэрэн үлэҕэ киллэрээри сылдыабыт. Бу үлэлэри толоруу - биэр күннээх үлэ буолбатах. Элбэх киһи сыратын, үгүс күннээх түбүгүн кэнниттэн ситиһиллэр тутуулар.

Кэлэр да өттүгэр дорожниктар чистээх ааттарын түһэн биэрбэт гына үлэлиэхпит-хамсыахпыт дин эрэннэрэбит. Итини тэнэ биригэ үлэһир дьоммун бэйэлэрин идэлээх бырааһынныктыгарын эҕэрдэлээн турар, бары үчүгэйи баҕарабын.

**Александр КАСЬЯНОВ,**  
рабочай

## УРУТ УОННА БИЛИГИН



(Бүтүрүтэ. Иннин 1 стр. көр)

Ол кэмгэ А.С. Федоров асфальт туһунан санаатын санаатыттан араарбат. Ол сағана орубуна Сангаарга утаарыллаары анаммыт АБЗ оборудованиеларын Алексей Степанович түбэһэ түһэн, кэпсэтэ охсон оборудованиеларын илдэе хаалан, ағалан миэстэтин булан тутта хомуйтарар, онотторор, үлэлэтэр санааҕа киирэр. 3-4 сылы быһа сыралаһан киин убаластартан специалистары ыгыртаран туох баар оборудованиены монтажтаан, араас установкалары туруортаран, түбүк-үлэ бөҕөтө сағаланар. Дробильнай установка, лабораторнай корпус, битум уулларар сыах, аروحнай гараж, хонтуора, газовай котельнай о.д.а. тутуулар онгоһулланнар саға база баар буолар. Бу объектарга гаас киирэр үлэтэ эмиэ биэр ситиһинин буолбут. Маньаха «Ленагаз» салайааччыта Шапошников Р.С. үтүөтэ-өҕөтө баара махталлаах.

Бу АБЗ установка атагар туруутугар анал курсу барыт оператордар: Ядреев С.С., Стрекаловский Л.Д., Сивцев В.И., рабочайдарынан: Белолобская А.В., Ядрихинская М.М., Петухов С.Р., суоппардар: Федотов А.И., Тихонов И.В., Дмитриев И.А., трактористар: Оконешиков М.Н., Оконешиков Н.М., Кулич-

кин С.П. о.д.а. бириэмэни аахсыбакка, урут харахтарынан эрэ көрөр асфальт суолларын, завкаҕа дылы 1,5 км. суолу онорбуттара, табыллан бүтүн коллектив үөрүүтэ буолбута.

Бу кэмтэн ыла сул аайы суоллары асфальтааһын тэтимирэн кэнгээн иһэр. Маны таһынан гравий суолларын көрүү-исти, абырахтааһын араас үлэлэрэ толорулуннулар. Бу АБЗ үлэтэ сайынҥы эрэ кэмгэ үлэһир буолан үлэһиргэ ыгым, ол иһин коллектив сүрүн үлэһиттэрэ, заводу баһылаан-көһүлээн үлэлэтээчилэр өрөөбөккө, үлэ чааһа дини тутуспака үлэһиллэр, кинилэр кыһамнылаах үлэлэрин түмүгэр сул аайы улууспут уулуссалара асфальт суолунан тыргыллан, кэлэр үйгэ үүнүү-сайдыы бөҕө ақылаата буолан, кэлэр көлүөнэ дьонго туттарыллыа турдаҕа.

Биһиги коллективка үтүөкэн үлэһит дьоннордоох буоламыт ситиһиллээх үлэһитин үөрэ-көтө кэспир кыахтаахпыт. Ол дьоннорбут бу бааллар: С.С. Ядреев — АБЗ маастара, П.А. Дьяконов - суол маастара, С.В. Белолобская - механик, Г.П. Чеснокова - үп-харчы кириитин-тахсытын отчуотунан чуолкай буоларын сүрүннүүр бухгалтер, Т.А. Романюк - тэрилтэ экономиста, өр сулларга профком чилиэнэ, суол маастарыттан үүнэн үтүө

суобастаахтык үлэлээн үлэһиттэр убаастабылларынан туһанар. Суоппардар: А.И. Федотов, Р.Д. Ефимов, К.Е. Попов, Б.В. Суздаков, В.В. Канин, И.В. Тихонов уонна А.А. Кондаков. Трактористар: быйыл 30-с сылын үлэһит сылдыар «Норуоттар доҕордоһуулары» орден кавалера М.Н. Оконешиков, саға үлэлээн эрэр А.Б. Хордогосов, В.П. Абрамов, Г.А. Макаров уонна хаһыс да сулын үлэһир П.К. Матюшкин буолаллар. Ону таһынан бааллар: тэрилтэ салайааччыта «Россия суолун тутуутун туйгуна» А.С. Федоров, завхоз А.А. Иванов, кэжкэ сулларга профсоюз председателэ И.К. Колодезник, охранник М.С. Данилов, газооператор Н.П. Корнилова, вулканизатор С.А. Самсонов, токарь С.Н. Олесов, АБЗ сүрүн үлэһиттэрэ: В.А. Максимов, Н.Г. Ядрихинский, Л.Д. Стрекаловский, М.С. Тимофеев, И.В. Васильев, И.Н. Кокорев.

Сааскы халаан ууга алдыаппыт суолларыгар: Граф Бизрэгэр, Салбанҥа, I Хомуस्ताаха, Үөдэйгэ кумах, гравий таһыллан кутуллан өрөмүөннэнэр.


Сити курдук биһиги үлэһит-хамнаспыт сайда-чэчири туруулар. Инникитин даҕаны тэтимитин ыһыктыбакка, улууспут олоҕо сайдыытын туһугар бэйэбит кыһамныбытын ууруохпуг.

**З.И. ЕГОРОВА,**  
үлэ ветерана

## СЭМЭЙ КЫЛААППЫТ

Суолу онорор, көрөр-харайар Намнааҕы ГУП тэрилтэ быһытынан үлэлэбитэ быйыл 36-с сыла. Ити кэм устатыгар манна элбэх үтүөкэннээх үлэһиттэр үлэлээн ааспыттара. Кинилэртэн билигин үгүстэрэ бочуоттаах сынныаланҥа олоҕор ытык кырдыаҕастарынан буолаллар. Туох-ханнык иннинэ, түгэниэн туһанан тэрилтэбит ветераннарын, биһиги наставниктарытын, суол үлэһиттэрин күнүнэн итиитик-иһирэхтик эҕэрдэлиэхпин баҕарабын.

Мин бу тэрилтэҕэ 1980 сылтан үлэлибим. Бастаан утаа ДТ тракторга холбонор грейдеринэн үлэлэ-



эбитим. Билигин техника уруккуга холооно суох күүһүрдэ, кыаһырдэ. Ити да түмүгэр билигин республика киинигэр Дьокуускай куоракка дылы ыт төбөтө төкүнүйэр суола онгоһулунна, кэлбит-барбыт атын улуус дьонноро биһиги суолбутугар олус дин ымсыыраллар. Итини истэ-истэ биһиги эмиэ бу суол тутуутугар бэйэбит сэмэй кылааппытын киллэрбит буолан, кизн тутта, түөспүтүн мөтөтө үөрэбит-көтөбүт.

Суол - сайдыы төрдө дин мэнэҕэ эпэттэр. Сайдылаах дойдулар сизкилэ курдук килэбит суолларын киһи телевизорынан ымсыыра көрөр. Хаһан эрэ биһиги суолларбыт эмиэ итинник буола килээн-халайан туралларыгар баҕарабыт уонна онуоха дьулуһан үлэлибит.

**Афанасий ИВАНОВ,**  
рабочай

## БЭРЭЭДЭК БИҢИГИНЭН ОЛОХТОНОР

Мин бу тэрилтэҕэ 1993 сылтан харабыллан үлэһит сылдыабын. Бастаан үлэҕэ киирэр кэмэр ыстаарсайынан Василий Еремеевич Иванов үлэһирэ. Итини тэнэ Иван Иванович Филиппов баара. Кинилэр такайыларынан хас да сул үлэлээн баран билигин ыстаарсайынан үлэһитим.

Билигин биһиги төрдөбүт: В.В. Павлов, И.Д. Степанов, Е. Васильев уонна мин. Биһигиттэн территория өрүү ыраас, бэрээдэктээх буолара ирдэниллэр, итини тэнэ объектар дьон үлэһиргэр эппиэттир гына ичигэс буолуохтаахтар. Бу эбэһинэстэрбитин биһиги билигин туругунан сөпкө толорон иһэбит дии саныыбыт. Биһиги бэйэбит сэмэй үлэһитинэн суолу онорор, көрөр-харайар биэр дьонуннаах тэрилтэ коллектива таһаарылаахтык үлэһиргэр усулуобуйаны оноробут дин кизн туттабыт.

Атыттарга холбоһон туран коллективим бары үлэһиттэрин бэйэлэрин профессиональнай бырааһынныктыгарын эҕэрдэлибим уонна өрүү иллээхтик, биэр дьэ кэргэн курдук үлэһиргэр дин ыгырабын.

**Михаил ДАНИЛОВ,**  
харайы

## СУОЛ КӨРҮҮНУ-ХАРАЙЫНЫ ЭРЭЙЭР

Суолу онорор, өрөмүөннүүр, көрөр-харайар Намнааҕы государственнай унитарнай предприятиега ахсыс сылын үлэһитим. Бастаан үлэһит механизаторынан сағалаабытым. Билигин — суол маастарабын.

Биһиги үлэһит ис хоһооно — автомассыналар сылдыар суолларын оноруу, абырахтааһын уонна көрүү-харайыы. Нэһилиэнньэ үкэс биһиги үлэһит ымпыгын-чымпыгын билбэт. Өскөтө суолга ханна эмэ онҥой, охсуу таһыстааһына эрэ, «суолу туттааччылар үлэлээбэттэр» дин тутатына айдараллар. Биһиги төһө кыах баарынан үлэһитим. Суол киһиэхэ син биэр тағас кэриэтэ. Онон кинини куруутун сөптөөх таһымна тутуулуохтаах.

Нэһилиэнньэлээх пуунарга суол бэлиэлэрэ соруйан алдытылларыттан кэлэбит. Ити мунура суох ноһоот. Уопастыба бүтүүнэ суол техникскэй тутууларын уонна бэлиэлэрин харыстырыгар баҕарабын.

**А. ДЬЯКОНОВ,** маастар

## АСФАЛЬТ СУОЛУ ОҢОРОБУТ

Бу предприятиега асфальтобетоннай собуот маастарынан 1997 сылтан үлэһитим. Кадрдары олохтоох рабочайдартан уонна механизатордартан конкурска олобуран сүүмэрдээбиппит. Ааспыт кэмгэ син элбэх киһи барда, ол эрээри туттаах үлэһиттэрбит аралдьыйбаттар. Олорго киирсэллэр: собуот оператора Л. Д. Стрекаловский, сварщик М. Тимофеев, механизатор Г. А. Макаров, рабочайдар И. Кокорев, В. Максимов уо. д. а.

Итинник састааптаах биһиги коллективныт 1997 — 2000 сылларга үөһээнги уонна алларанҥы араҕаларын ситэрэн-толорон турар, 12 км суолу асфальтаатыбыт.

Быйыл үп-харчы кэмчитинэн 1,5 км эрэ суолу онордубут. Собуот коллектива уонутурда уонна инникитин өссө элбэхтик итинэн үчүгэйдик үлэһир кыахтаах.

**Станислав ЯДРЕЕВ,**  
АБЗ маастара

**Программа ТВ с 22-го по 28-е октября**

**Понедельник, 22 октября**  
1-я программа Канал ОРТ  
06.00 Телеканал "Доброе утро".  
09.00 Новости.  
09.15 "Земля любви". Сериал.  
10.15 "Каменская: Смерть ради смерти". 1-я серия.  
11.20 "Время разбрасывать камни". Дело Гохрана. 1993 год. Часть 1-я.  
11.50 Библиомания.  
12.00 Новости.  
12.15 "Горец. Конец игры".  
14.10 Добрый день.  
15.00 Новости.  
15.15 Возможно все.  
15.35 Звездный час.  
16.00 "Вечный зов". Сериал.  
17.00 Большая стирка.  
18.00 Вечерние новости  
18.25 "С легким паром!"  
19.00 "Земля любви". Сериал.  
20.00 Жди меня.  
21.00 Время.  
21.35 "Убойная сила-3: Предел прочности".  
22.45 Независимое расследование.  
23.30 Ночное "Время".  
23.50 "На футболе".  
00.35 "16-й отдел" (заключительная серия). До 01.30.  
2-я программа Канал "Россия"  
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 ВЕСТИ-МОСКВА.  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ.  
06.15 "Верность любви".  
06.45 "Православный календарь".  
07.15 "Телепузики".  
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.  
08.15 "Экспертиза РТР".  
08.30 "Москва-Минск".  
09.15 "Старый знакомый". 1969 г.  
11.00 ВЕСТИ.  
11.30 "Фитиль".  
11.55 "Кобра". Фильм 3-й. "Груз". 1-я часть.  
13.30 "Что хочет женщина".  
14.00 ВЕСТИ.  
14.30 "Крылья любви". Телесериал  
15.25 "Дикий ангел".  
16.20 "FM и ребята".  
17.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
17.30 "Ханидуо уонна Халерхаа". Саха театрын спектакла. 1 чааһа. А.С.Борисов туруоруута.  
19.00 Рабочий день депутата Государственной Думы РФ В.Н.Басыгысова.  
19.30 "Саха сирэ-Якутия".  
19.50 Реклама.  
Канал "Россия"  
20.00 ВЕСТИ.  
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
20.55 "Пуаро Агаты Кристи Убийство по алфавиту".  
22.56 Промо.  
23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ.  
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
23.36 Промо.  
23.40 "Свет в конце тоннеля".  
01.40 Прогноз погоды. До 01.43  
3-я программа Канал "Россия"  
17.30 "Экспертиза РТР".  
18.00 "Возвращение в Эдем".  
19.00 "Воровка". До 20.00  
**Вторник, 23 октября**  
1-я программа Канал ОРТ  
06.00 Телеканал "Доброе утро".  
09.00 Новости.  
09.15 "Земля любви". Сериал.  
10.15 "Каменская: Смерть ради смерти". 2-я серия.  
11.20 "С легким паром!"  
11.50 Библиомания.  
12.00 Новости.  
12.15 "Семь часов до гибели".  
13.40 "Русские африканцы". 14.00 Добрый день.  
15.00 Новости.  
15.15 Семь бед - один ответ.  
15.35 Царь горы.  
16.00 "Вечный зов". Сериал.  
17.00 Большая стирка.  
18.00 Вечерние новости  
18.15 Однако.  
18.25 Русский экстрим.  
19.00 "Земля любви". Сериал.  
20.00 "Слабое звено".  
21.00 Время.  
21.35 "Убойная сила-3: Предел прочности".  
22.45 Лубянка. "Заключенный № 35".  
23.30 Ночное "Время".  
00.00 Цивилизация.  
00.35 "Троих надо убрать". До 02.20  
2-я программа Канал "Россия"  
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 ВЕСТИ-МОСКВА.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ.  
06.15 "Верность любви".  
06.45 "Православный календарь".  
07.15 "Телепузики".  
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.  
08.15 "Экспертиза РТР".  
08.30 "Национальный доход".  
08.35 "Петушок и солнышко". Сказка про дурака Володю. Мультфильмы.  
09.15 "Семейные тайны".  
10.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.  
11.00 ВЕСТИ.  
11.30 "Санта-Барбара".  
12.25 "Возвращение в Эдем".  
13.30 "Что хочет женщина".  
14.00 ВЕСТИ.  
14.30 "Крылья любви".  
15.25 "Дикий ангел".  
16.20 "Простые истины".  
17.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
17.30 Программа передач, видеозарисовка.  
17.40 Дальний Восток.  
18.10 Тыя сирэ.  
18.40 "Сүбэбин холбоо". Аһаһас эфир.  
19.20 Видеозарисовка.  
19.30 "Саха сирэ-Якутия".  
19.50 Реклама.  
Канал "Россия"  
20.00 ВЕСТИ.  
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
20.55 "Семейные тайны".  
21.55 "Кавказский крест". Часть 5-я.  
22.25 "Спрут залива Шелихова". Расследование Эдуарда Петрова.  
23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ.  
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
23.40 "Утопим Мону" (США). 2000 г.  
01.35 Прогноз погоды. До 01.38  
3-я программа Канал "Россия"  
17.30 "Экспертиза РТР".  
18.00 "Возвращение в Эдем".  
19.00 "Воровка". До 20.00  
**Среда, 24 октября**  
1-я программа Канал ОРТ  
06.00 Телеканал "Доброе утро".  
09.00 Новости.  
09.15 "Земля любви". Сериал.  
10.15 "Убойная сила-3: Предел прочности".  
11.20 Русский экстрим.  
11.50 Библиомания.  
12.00 Новости.  
12.15 "Дела сердечные".  
14.00 Добрый день.  
15.00 Новости.  
15.15 Семь бед - один ответ.  
15.35 Программа "100%".  
16.00 "Вечный зов". Сериал.  
17.00 Большая стирка.  
18.00 Вечерние новости  
18.15 Однако.  
18.25 Смехопанорама  
19.00 "Земля любви". Сериал.  
20.00 "Кто хочет стать миллионером?" Телеигра.  
21.00 Время.  
21.35 "Убойная сила-3: Предел прочности".  
22.45 Как это было. "Оружие для Китая. 1937-1950 годы".  
23.30 Ночное "Время".  
00.00 Тайны забытых побед. "Самарский резидент".  
00.35 Голди Хоун в триллере "Обманутая". До 02.35  
2-я программа Канал "Россия"  
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 ВЕСТИ-МОСКВА.  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ.  
06.15 "Верность любви".  
06.45 "Православный календарь".  
07.15 "Телепузики".  
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.  
08.15 "Экспертиза РТР".  
08.30 "Национальный доход".  
08.35 "Первая зима". "Сто пуговиц". Мультфильмы.  
09.15 "Семейные тайны".  
10.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.  
11.00 ВЕСТИ.  
11.30 "Санта-Барбара".  
12.25 "Возвращение в Эдем".  
13.30 "Что хочет женщина".  
14.00 ВЕСТИ.  
14.30 "Крылья любви".  
15.20 "Дикий ангел".  
16.20 "Простые истины".  
17.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
17.30 Программа передач.  
17.35 Фильм-детям.  
18.00 ДТРА "Полярная звезда". Семья-2001.  
18.20 Ыччат ТелеКанала.  
18.35 Официальный канал.  
19.05 "ТВ-Спорт". Тележурнал.  
19.30 "Саха сирэ-Якутия".

19.50 Реклама.  
Канал "Россия"  
20.00 ВЕСТИ.  
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
20.55 "Семейные тайны".  
21.55 Документальный фильм Алексея Денисова "Литва".  
23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ.  
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
23.40 "Письма убийцы" (США - Великобритания). 1998 г.  
01.45 Прогноз погоды. До 01.48  
3-я программа Канал "Россия"  
17.30 "Экспертиза РТР".  
18.00 "Возвращение в Эдем".  
19.00 "Воровка". До 20.00  
**Четверг, 25 октября**  
1-я программа Канал ОРТ  
06.00 Телеканал "Доброе утро".  
09.00 Новости.  
09.15 "Земля любви". Сериал.  
10.15 "Убойная сила-3: Предел прочности".  
11.20 Смехопанорама  
11.50 Библиомания.  
12.00 Новости.  
12.15 Детектив "Следы на снегу".  
13.50 "Когда иконы плачут". Спецрепортаж.  
14.10 Добрый день.  
15.00 Новости.  
15.15 Что да как.  
15.35 КОАП.  
16.00 "Вечный зов". Сериал.  
17.00 Большая стирка.  
18.00 Вечерние новости  
18.15 Однако.  
18.25 "Сами с усами".  
19.00 "Земля любви". Сериал.  
20.00 "Слабое звено".  
21.00 Время.  
21.35 "Каменская: Шестерки умиряют первыми". 1-я серия.  
22.45 Человек и закон.  
23.30 Ночное "Время".  
00.00 "Сати". Авторская программа Сати Спиваковой.  
00.35 Реальная музыка.  
01.05 "Прекрасная американка". До 02.55  
2-я программа Канал "Россия"  
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 ВЕСТИ-МОСКВА.  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ.  
06.15 "Верность любви".  
06.45 "Православный календарь".  
07.15 "Телепузики".  
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.  
08.15 "Экспертиза РТР".  
08.30 "Национальный доход".  
08.35 "Открытая таможня".  
09.15 "Семейные тайны".  
10.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.  
11.00 ВЕСТИ.  
11.30 "Санта-Барбара".  
12.25 Мелодрама "Возвращение в Эдем". Телесериал (Австралия - США).  
13.30 "Что хочет женщина".  
14.00 ВЕСТИ.  
14.30 "Крылья любви".  
15.25 "Дикий ангел".  
16.20 "Простые истины".  
17.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
17.30 Программа передач.  
17.35 "Чол олох тускула". Кырдыбастан субэтин ыл.  
18.00 Служба 02.  
18.10 Молодежный ТелеКанал.  
18.30 Экономика и жизнь.  
18.45 Интернет ситимиттэн.  
19.00 "Бытк Тибет, Гималай хайаларыгар айан".  
19.30 "Саха сирэ-Якутия".  
19.50 Реклама.  
Канал "Россия"  
20.00 ВЕСТИ.  
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
20.55 "Семейные тайны".  
21.55 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. "В часе от войны" - из Пакистана Александр Гурнов.  
23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ.  
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
23.40 "Десять лет без права переписки". 1990 г.  
01.45 Бокс. Дневник Международного турнира "Золотой ринг". Передача из Подольска.  
02.00 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА.  
02.55 Прогноз погоды. До 02.58  
3-я программа Канал "Россия"  
17.30 "Экспертиза РТР".  
18.00 "Возвращение в Эдем".  
19.00 "Воровка". До 20.00  
**Пятница, 26 октября**  
1-я программа Канал ОРТ

06.00 Телеканал "Доброе утро".  
09.00 Новости.  
09.15 "Земля любви". Сериал.  
10.15 "Убойная сила-3: Предел прочности".  
11.20 "Сами с усами".  
11.50 Библиомания.  
12.00 Новости.  
12.15 Фильм Игоря Масленникова "Продление рода".  
14.10 Добрый день.  
15.00 Новости.  
15.20 Страна чудес. "Лесси".  
17.00 40 лет шута. КВН. Фрагменты биографии.  
18.00 Вечерние новости  
18.15 Однако.  
18.25 "Время разбрасывать камни". Дело Гохрана. 1994 год. Часть 2-я.  
19.00 "Земля любви". Сериал.  
20.00 Поле чудес.  
21.00 Время.  
21.35 "Каменская: Шестерки умиряют первыми". 2-я серия.  
22.45 "Откройте, полиция!"  
00.45 Ночное "Время".  
01.20 Триллер "Сладкая ложь". До 03.10  
2-я программа Канал "Россия"  
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 ВЕСТИ-МОСКВА.  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ.  
06.15 "Верность любви".  
06.45 "Православный календарь".  
07.15 "Телепузики".  
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.  
08.15 "Экспертиза РТР".  
08.30 "Национальный доход".  
08.35 "Тысяча и один день".  
09.15 "Семейные тайны".  
10.10 "Новая Старая квартира".  
11.00 ВЕСТИ.  
11.30 "Санта-Барбара".  
12.25 "Возвращение в Эдем".  
13.30 "Что хочет женщина".  
14.00 ВЕСТИ.  
14.30 "Крылья любви".  
15.25 "Дикий ангел".  
16.20 "Простые истины".  
17.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
17.30 ДТРА "Полярная звезда". Семья-2001.  
17.50 "Буотама урэххэ сырдык санаалар...".  
18.35 Геван.  
18.55 Ленск сегодня.  
19.10 "Достоверно".  
19.30 "Саха сирэ-Якутия".  
19.50 Реклама.  
Канал "Россия"  
20.00 ВЕСТИ.  
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
20.55 "Семейные тайны".  
22.00 "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". 1965 г.  
00.00 "Москва". 2000 г.  
02.50 Бокс. Дневник Международного турнира "Золотой ринг". Передача из Подольска.  
03.05 Прогноз погоды. До 03.08  
3-я программа Канал "Россия"  
17.30 "Планета КВН".  
18.00 "Пресс-клуб".  
19.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР. До 20.00  
**Суббота, 27 октября**  
1-я программа Канал ОРТ  
08.00 Новости.  
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.  
08.25 Зов джунглей.  
08.50 "Ералаш".  
09.05 "Играй, гармонь любимая!"  
09.50 Библиомания.  
10.00 Новости.  
10.10 Смехопанорама  
10.45 Смак.  
11.05 В мире животных.  
11.50 Здоровье.  
12.35 Боевик "Операция "Свобода".  
13.30 "Серебряный шар".  
14.15 Русский музей.  
14.30 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе".  
15.00 Новости.  
15.10 "За двумя зайцами".  
16.40 "Как снималась "Убойная сила". Спецрепортаж.  
17.05 Большая стирка.  
18.00 Вечерние новости  
18.15 "С легким паром!"  
18.40 "Ералаш".  
19.00 КВН.  
20.00 "Кто хочет стать миллионером?"  
21.00 Время.  
21.40 "Хищник".  
23.45 "Воскрешая мертвецов". До 02.00  
2-я программа Канал "Россия"

06.55 "Диалоги о рыбалке".  
07.25 "Затерянный мир".  
08.20 "Телепузики".  
08.45 "Папа, мама, я - спортивная семья".  
09.30 "Золотой ключ".  
09.50 "Почта РТР".  
10.25 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"  
11.00 "Сто к одному".  
11.55 Ток-шоу Татьяны Веденевой "Рядом с тобой".  
12.50 "Знание-сила".  
14.00 ВЕСТИ.  
14.20 "Конец "Сатурна". 1967 г. ЯКУТСК  
16.00 Программа передач.  
16.05 Театр вещей.  
16.25 "Ханидуо уонна Халерхаа". Саха театрын спектакла. 2-с чааһа. А.С.Борисов туруоруута.  
17.35 Республиканский телеконкурс "Полярная звезда".  
18.10 "Добрый вечер, Якутск!"  
18.50 Улахан учуонай олобуттан... Лука Харитонов.  
19.15 "Лена-ТВ".  
Канал "Россия"  
20.00 ВЕСТИ.  
20.25 ЗЕРКАЛО.  
21.00 "Марс атакует." (США).  
23.05 "Альфонс" 1993 г.  
00.45 Бокс. Дневник Международного турнира "Золотой ринг". Передача из Подольска.  
01.15 Прогноз погоды. До 01.18  
3-я программа Канал "Россия"  
16.00 "Песня первой любви". К 80-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна.  
18.00 МОЯ СЕМЬЯ.  
18.55 "АНШЛАГ". До 20.00  
**Воскресенье, 28 октября**  
1-я программа Канал ОРТ  
08.00 Новости.  
08.10 Армейский магазин.  
08.40 Дисней-клуб: "Русалочка".  
09.15 Утренняя звезда.  
10.00 Библиомания.  
10.10 "Непутевые заметки".  
10.30 Пока все дома.  
11.10 КВН - 2001. Летний кубок.  
13.30 Умницы и умники.  
13.55 "Сами с усами".  
14.30 "Черный плащ".  
15.00 Новости.  
15.10 Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург).  
17.00 "Живая природа. Голубая бездна".  
18.00 Вечерние новости  
18.15 "Мы с вами где-то встречались...".  
20.05 "Враг государства".  
22.30 Времена.  
23.50 "Секретные материалы".  
00.45 Фильм "Работа под прикрытием". До 02.00  
2-я программа Канал "Россия"  
06.59 Программа на воскресенье 28 октября выходит в эфир по зимнему времени.  
07.00 "Город мастеров". 1965 г.  
08.20 "Телепузики".  
08.45 Прогноз погоды.  
08.50 РУССКОЕ ЛОТО.  
09.40 "ТВ БИНГО ШОУ". ЯКУТСК  
10.20 Программа передач.  
10.25 "Кырачаан".  
10.35 "Түннүк".  
11.00 "Начало начал". К 100-летию Якутского телеграфа.  
11.15 Студия "Сергея". Стиль жизни. Прямой эфир.  
12.15 ДТРА "Полярная звезда". Путь к здоровью.  
12.40 Программа корпункта НВК "Саха" в Москве.  
Канал "Россия"  
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС.  
14.00 ВЕСТИ.  
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.  
15.25 "Вокруг света".  
16.30 "Том и Джерри".  
16.50 "Комиссар Рекс".  
18.00 "Два рояля".  
18.55 "АНШЛАГ".  
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.  
20.55 "Кобра". Фильм 3-й. "Груз". 2-я часть.  
22.30 "Мама, не горюй!". 1997 г.  
00.20 ТВ БИНГО НОВОСТИ.  
00.25 "Спорт за неделю".  
01.25 Бокс. Международный турнир "Золотой ринг". Финалы. Передача из Подольска.  
03.25 Прогноз погоды. До 03.28  
3-я программа Канал "Россия"  
10.20 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"  
11.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.  
11.55 "Городок. Ретро". Дайджест.  
12.35 ФЕДЕРАЦИЯ. До 13.10

Улууска кырдыагастарга аналлаах нэдиэлэлэр түмүктэриттэн

АБА СААСТААХТАР ЧИЭСТЭННИЛЭР

(Бүтүчүтэ. Ичин 1 стр. көр)

Саха оператыгар М. Жирков, Г. Литинский «Ньургун Боотурдарыгар» Кыыс Кыскайдааны, Аан Алахчын Хотуну о.а. оруоллары итэҕэтиилээхтик уонна ситиһиилээхтик толортообута. Норуокка дэлгэз даҕаны: «Марына ырыатын иһиттэхпитинэ дууһабыт долгуйар», — диэхтэрэ дуо? Ол да иһин кини концергар киһи элбэх буолар.

Бу дьоро кизнэҕэ кинотеатр саалатын толору киһи мустубут. Киһилэр ырыа ындьылаах, кэпсээн кэһиилээх ыалдыттык кэлбит Марина Попова урукку сыллар ахтылланнаах ырыаларын толорбутун болҕойон иһиттилэр, дохсон ытыс таһынытынан арылаллаатылар.

Билинги кэм биер чулуу ырыаһыта Марина Попова толортообут Амма Аччыгыһын тылларыгар, Х. Максимов мелодиятыгар «Маннайгы учууталбар», К. Уткин тылларыгар, П. Иванова мелодиятыгар, Н. Слепцов тупсаран оноруутугар «Кэскил ырыата» о.а. саастаахтар бииргэ улааппыт, кинилэри үөрэххэ, үлэҕэ, олоххо көбүлээбит ырыалара чуумпу саалаҕа өссө тупсан, киирэкэйэн, күүһүрэн-уоһуран дуораһыйдылар. Норуот ортотуттан тахсардык ырыаһыт төһө да сааһырдар куолаһа өссө күүһүрбүккэ, ардах кэмнээһи кустук эгэлгэ өһүнэн киирэкэйиккэ дылы буолбут. Ырыаһыт Эдьэн Ийэхсит кэччэммэккэ хатаҕалаабыт талаана хас хамсаньытыгар, туттунуутугар-хаптынытыгар арылхайдык көһүнүлэр.

Марина Константиновна айар концергар кэлбит кырдыагастар эдэр саастарын ырыатын дуоһуя истэн, үөрэн-көтөн, тапталаах артыыстарыгар истинник махтаньылар. Кини кэлэр сылларга өссө да ыллаантуойан дьонун-сэргэтин сэргэхситэригэр баҕардылар.

Дьоро кизнэ ытыллыбыт викторинаҕа Нам с. Е.С. Белолобская, Хамаҕаттаттан М.Ю. Николаева уонна 6 саастаах Шура Ильина бастааннар анал бириестэр хаһаайынарынан буоллулар. Күннэри түмүктүүр биэчэр кэнниттэн спорт ветераннара кырдыагастар балаҕаннарыгар төгүрүк остуол тула олорон итии чэйи истилэр, ааспыт сыллары аһыннылар.

В. СЫРОМЯТНИКОВ

БИЛЭЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

1,5 саастаах хара тыһы борооску сүттэ. Атахтара кыра мананнаах, муоһа, арҕаһа, кэннэ күөх кырааскалаах.

Көрбүт дьон 21-1-87 тел. Сыромятниковтарга биллэрэргитигэр көрдөһөбүт.

5 саастаах симменталь бороода, ыана сылдыар үүттээх ынах атыыланар. Сыаната кэпсэтии быһытынан.

Билсэр тел. 22-3-71 кизнэ 7 ч. кэнниттэн.

Атыылыбын Москвич «Иж-комби» 1991 сыллаах, үчүгэй туруктаах.

Билсэр тел. 23-2-92.

Хара эриэн борооску, сирэйигэр туһахтаах, өттүгэр кыраасканан «К» бэлиэлээх, 1,5-даах аттамыт орус балаҕан ыйын ортотугар сүттэ.

Билсэр эбэтэр көрбүт дьон 22-2-04 тел. биллэрэргитигэр көрдөһөбүт.

Из г. Якутска врач-кардиолог высшей категории Рогожина Татьяна Викторовна предлагает свои услуги:

УЗИ сердца - 150 рб. Консультация - 100 рб. ЭКГ - 050 рб., а также предлагает свои услуги невропатолог высшей категории Алексеева Лина Харлампьевна: Консультация - 150 рб. Дни приема в здании УПК в субботу, воскресенье (20-21 октября) с 9 ч. до 18 ч. вечера.

Алтынны 21 күнүгэр кизнэ 17 ч. «Сардана» к/т «Тай-бокка» («Муай-тай» уонна «Панкратион») Нам улуунун аһаҕас турнира ытыллар. Күрэхтэһии быһыгар «Якутск сегодня» хаһыат лотереята оонньоноуҕа.

Биһиги биер дойдуга кыыспыт Үөдэй нэһилиэгиттэн төрүттээх, тай-бокка Россия чемпионката, аан дойдуга бастыыр иһин күрэхтэһии призерката Ольга Дмитриеваны чистээһин буолар. Нам с., Үөдэй нэһилиэгиттэн икки ардыларыгар бокка эдэр уолаттар утарыта көрсүһүүлэригэр табаарысты киририлэр ытыллыахтара.

Саха эстрадатын чаһылхай сулуостара Аскалон Павлов уонна Василий Еремеев музыкальной нүөмэрдэринэн эбэрдэлиэхтэрэ.

Күрэхтэһиигэ киирии билиэтин сыаната 35 солк. Билиэт «Сардана» к/т кассатыгар атыыланар. Күрэхтэһии кэнниттэн ыччакка аналлаах дискотека тэриллиэҕэ.

Тэрийэр бөлөх

КЭРИЭСТЭБИЛ



Алтынны 21 күнүгэр Бөтүн нэһилиэгэр улахан күөк ытыктанар кырдыагас коммунист, педагог, эдэрдэргэ үтүө наставник, ирдэбиллээх принципиальной салайааччы, улуус бочуоттаах пропагандиһа Константинов Василий Семенович олохтон барыта биер сылын туолла.

Кини Чурапчыга педучилищени бүтэрэбиттэн үгүс улуу-

старга араас салайар үлэлэргэ эриллэн районо сэбиэдиссэйигэр, райсовет председателигэр тийэ үүмүтэ.

1964 сыллаахха Нам улуунуҕар кэлэн Үөдэй орто оскуолатыгар кэккэ сылларга директорунан үлэлээн баран, 1967 сыллаахха Бөтүн оскуолатыгар директору үөрэх чааһыгар солбуйааччынан ананан уһун кэмгэ таһаарылаахтык үлэлээбитэ. Василий Семенович история, математика учууталынан эрэ буолбакка, завучтуур кэмигэр учууталларга марксистской-ленинскэй политкуруһуогу салайан ытытара. Ону таһынан кырдыагас коммунист нэһилиэк партиейнай тэрилтэтин секретарынан уһунуок үлэлээбитэ.

Педколлективка тирээн турар педагогическай проблемалары учууталларга кэмигэр уонна сөптөөхтүк туруоран үөрэтэн, ырытан, көбүлээн биэрэрэ. Кини ол методическай семинардарыгар В.А. Сухомлиинскэй «Сүрэхпин оҕолорго биэрэбин» диэн аатырбыт кинигэтинэн конференция онорбута.


Василий Семенович үчүгэй учуутал, опыттаах принципиальной салайааччы эрэ буолбатах этэ. Кини кизин дууһалаах аҕа табаарыс, бэринилээх доҕор

уонна улахан дьизэ кэргэн үтүөмааны аҕата этэ.

1984 сыллаахха оскуола үлэтиттэн тохтоон, уурайан баран, тапталаах кэргэнинэн Ольга Никандровналыын Дьокуускай куоракка киирэн республиканскэй поликлиника таһыгар олохсуйбуттара. Олорбут кэмнэригэр кинилэр төһөлөөх элбэх Намтан көрдөрө, эмтэнэ киирбит биер дойдугаахтарын сорохторун сирдээн көрдөрөн, сорохторун чэйдэтэн, хоннорон, хас кизнэххэ передача таһан үтүө онорбуттарынан аһаҕан сиппэккин. Арай ол үтүө онорбут сүүһүнэн кинилэрин алгыстара тийэн, бу орто дойдуга 84 сыл хаарын санныгар түһэрэн, олорон аастаҕа. Билинги кэмгэ итиччэ сааска тийэр киһи бэрт аһыах буолуо.

Василий Семенович туһунан үлэһит, салайааччы, аҕа табаарыс, бэринилээх доҕор, улахан дьизэ кэргэн дьонун-мааны баһылыгын быһытынан сырдык өйдөбүл биһиги — кини доҕотторун, коллегаларын өйдөрүгэр-сүрэхтэригэр тыыннаахтарын тухары ингэрэн илдэ сылдыахтара.

М. Кугданов, Бөтүн



Күндү эдийибитин, оҕобутун, балтыбытын ГОВОРОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНАНЫ 50 сааскын туолбут үбүлүйүгүнэн истинник эбэрдэлибит!

Күндү киһибитигэр истин тапталын, ахсаабат кыһамньын иһин махтанабыт, саха алмааһыны кытаанах доруубуйаны, үлэҕэр ытыктабылы, сайаҕас санааһын, үтүө сүбөһүн ыһыктыбакка уһун кэмнэргэ биһиги аттыбытыгар үөрэ-көтө, үлэли-хамсы сылдыаргар баҕарабыт.

Эбэрдэни кытта Дьокуускайтан, Чурапчыттан, Намтан балтын, бырааттарыҕ, сизнэриҕ Лина, Надя, ийэн, аҕан, аймахтарыҕ

БИЛЭЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

Намскому управлению ЖКХ срочно требуются слесаря-сантехники аварийно-диспетчерской службы и газосварщики IV разряда со стажем работы не менее 3 лет.

Считать недействительным утерянный диплом ПТ-278390, выданный Вилкойским пед. училищем в 1980 г. на имя Новгородовой Прасковьи Дмитриевны.

Считать недействительным утерянное водительское удостоверение, выданное на имя Котова А.А.

Считать недействительным утерянное пенсионное удостоверение на имя Протопоповой Августы Ивановны за № 201463, выданное управлением пенсионной службы Намского улуса.

Table with multiple columns containing various notices and advertisements, including names like КОЛОСОВА Мария Семеновна and ГАВРИЛЬЕВА Мария Николаевна.

РЕДАКТОРЫ СОЛБ. Г.К. ЭВЕРСТОВ
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, — 21496; ;
бухгалтерия — 21332;
факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632;
иллюстрация уонна реклама (секретариат),
редакционной издательской система — 21141

Тэрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, Нам улуунун дьаһалтата, редакция коллектива.
Маасабай информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын тутуууну хонтуруоллуур уонна регистрациялыыр РФ бэчээккэ Госкомитетин СР региональной управлениетыгар регистрацилламмыт нүөмэрэ — Я 0085.
Сурукка ааккытын-суолугун, үлэһитин, дьизүт аадырыһын чопчу ыйыт. Редакцияҕакирибит суруктар төһөрүллүбэттэр. Автор этэрэ хаһыат санаатынын мэлдьи биер буолбат.
«ЭНСИЭЛИ» - Нам улуунун хаһыата.
678380, Саха Республиката, Нам с., Заложной ул. 2.
E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

Талылына уонна таһылына «Энсиэли» хаһыат редакционной-издательской систематыгар.
Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэнэ, Орджоникидзе ул. 38.
Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бэчээт. лиис.
Индекс — 54889. Тираһа — 2057
Бэчээкэ илии баттанна — 12.00 ч. 19. 10. 2001
Сакааһын №-рэ — 121